

## VJEŽBA 4

1. Izračunati mjernu nesigurnost tipa A za oba mjerena i prikazati rezultat mjerena za faktor proširenja  $k=1$  i za  $k=2$ . Koje mjerenje je preciznije, a koje mjereno je tačnije?

Redni br. mjerena	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Otpornost[ $\Omega$ ]	$R_1$	820.5	820.0	820.1	820.6	820.4	820.3	820.2	820.1	820.4	820.7
	$R_2$	547.9	546.9	547.1	547.6	547.3	547.0	547.1	547.8	547.6	547.7

Srednje vrijednosti rezultata mjerena za 10 ponovljenih mjerena otpornosti su:

$$\mu_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{1i} = 820.33\Omega$$

$$\mu_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n R_{2i} = 547.40\Omega$$

Standardne devijacije sa Beselovom korekcijom za oba mjerena su:

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{1i} - \mu_1)^2} = 0.23\Omega$$

$$\sigma_2 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (R_{2i} - \mu_2)^2} = 0.36\Omega$$

Standardne devijacije srednje vrijednosti (mjerna nesigurnost tipa A) je:

$$s_{R1} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}} = 0.07\Omega$$

$$s_{R2} = \frac{\sigma_2}{\sqrt{n}} = 0.12\Omega$$

Za faktor proširenja  $k=1$  dobija se sljedeći rezultat mjerena za otpornosti ova dva otpornika:

$820.33 \pm 0.07 \Omega$  (ili u procentima  $820.33 \Omega \pm 0.01\%$ )

$547.40 \pm 0.12 \Omega$  (ili u procentima  $547.40 \Omega \pm 0.02\%$ )

Za faktor proširenja  $k=2$  dobija se sljedeći rezultat mjerena za otpornosti ova dva otpornika:


$820.33 \pm 2*0.07 \Omega$  (ili u procentima  $820.33 \Omega \pm 0.02\%$ )

$547.40 \pm 2*0.12 \Omega$  (ili u procentima  $547.40 \Omega \pm 0.04\%$ )

Mjerenje otpora  $R_1$  je preciznije jer je mjerna nesigurnost tipa A (predstavljena u procentima) manja u odnosu na mjernu nesigurnost koja je dobijena prilikom mjerena otpornosti  $R_2$ .

2. Digitalnim voltmetrom sa 3½ cifara mjeri se napon od 1.6 V. Ako digitalni multimeter za mjerjenje DC napona ima tačnost definisanu kao  $\pm(0.5\% + 3)$ , potrebno je odrediti mjernu nesigurnost tipa B za mjereni napon. Napomena: izvršiti mjerjenje napona za 3 opsega: 200V, 20V i 2V.

Najprije se digitalni multimeter postavi na najveći opseg (200 V **sa jednom decimalom, ukupno 4 cifre**)



- Na displeju će se prikazati mjerena vrijednost u oznaci 01.4 (slika), pa je mjerna nesigurnost (prema uputstvu proizvođača) jednaka  $\frac{1.6 \cdot 0.5}{100} = 0.008V$  - ovu vrijednost nije moguće prikazati na ekranu, jer je prikazana samo prva decimala (01.4). Međutim, ako se uzme u obzir da postoji 3 LSD-a, onda se dolazi do zaključka da posljednja cifra na displeju može da varira sa  $\pm 3$  brojanja. U tom slučaju, digitalni multimeter može prikazati mjerenu vrijednost sa sljedećom nesigurnošću  $1.6 \pm 0.3 V$  (ovo je prikaz zaokružen na jednu decimalu kako pokazuje i digitalni multimeter jer je greška od 0.008 V tada zanemariva) ili u opsegu [1.3 1.9] V.
- Za manji opseg (20 V **sa dvije decimale, ukupno 4 cifre**) izmjerena vrijednost je 1.58 (slika), a mjerna nesigurnost  $\pm \frac{1.6 \cdot 0.5}{100} + 0.03 = 0.038V$  i procijenjena vrijednost se nalazi u opsegu [1.562 1.638] V.
- Za najmanji opseg (2 V **sa tri decimale, ukupno 4 cifre**) izmjerena je vrijednost (slika) i mjerna nesigurnost  $\pm \frac{1.6 \cdot 0.5}{100} + 0.003 = \pm 0.011V$  pa se procijenjena vrijednost mjerjenja nalazi u opsegu [1.589 1.611] V.

Zaključuje se da na tačnost mjerjenja utiče u velikoj mjeri opseg na kom se mjeri zadata vrijednost, odnosno rasipanje rezultata mjerjenja oko tačne vrijednosti je manje za odabir najmanjeg mogućeg opsega. U prethodnom primjeru prikazan je značaj odabira odgovarajućeg opsega i njegov uticaj na tačnost mjerjenja digitalnim instrumentom.